

AŽURIRANI/INVESTICIONI PLAN
CEDIS-a

PERIOD GGGG-GGGG

dd.mm.gggg. godine

SADRŽAJ



LISTA TABELA



LISTA GRAFIKA



LISTA SLIKA



PREGLED SKRAĆENICA



1. PRAVNI OKVIR ZA DONOŠENJE INVESTICIONOG PLANA [max 250 riječi]

...

2. KATEGORIJE NEOPHODNIH INVESTICIJA U PLANSKOM PERIODU [max 500 riječi]

- ✓ Pored investicija koje se odnose na izgradnju nove ili intervencije na postojećoj elektrodistributivnoj infrastrukturi, navesti i kategorije ostalih nepohodnih ulaganja (poput: telekomunikacione infrastrukture) kojima pripadaju investicije prikazane u investicionom planu

...

3. TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE [ovo poglavlje čine samo šabloni tehno-ekonomske analize za svaku od investicija koja ima vrijednost veću od 100.000 EUR]

- ✓ Tehno-ekonomska analiza se dostavlja u formatu koji slijedi za svaku investiciju koja nije odobrena u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE ZA INVESTICIJE

NAZIV INVESTICIJE		
(naziv investicije)		
OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA [max 400 riječi]		
(tekst)		
IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE	GEOGRAFSKI PRIKAZ ¹	
(broj)	(dio) elektrodistributivnog sistema sa prikazom planirane infrastrukture [jpg./png.]	
POČETAK IZGRADNJE		KRAJ IZGRADNJE
(ggggg)		(ggggg)
☐ Projekat		☐ Program
(pobjasniti zašto je Program – max 200 riječi)		
KATEGORIJA INVESTICIJE		
(taksativno navesti kategoriju iz poglavlja 2)		
CILJ(EVI) ČIJEM OSTVARENJU INVESTICIJA DOPRINOSI		
(taksativno navesti ciljeve) [max 100 riječi]		
KORISTI		
K1 Izbjegnuti troškovi poslovanja ¹ [€/godina]		
K2 Povezanost sa drugim investicijama (odobrenim/realizovanim) [max 200 riječi]		
K3 Ispunjenje zakonskih obaveza [max 200 riječi]		
K4 Promjene u emisiji CO ₂ ² [t/godina]		
K5 Promjena gubitaka u dijelu mreže koja je galvanski povezana [MWh/godina]		
K6 Integracija OIE [MW] i [MWh/godina]		

¹ Termin definisan metodologijom kojom se utvrđuje regulatorno dozvoljeni prihod i cijene za korišćenje distributivnog sistema električne energije.

² opciono

K7 Izbjegavanje/odlaganje intervencija na postojećim elementima [€]	
K8 Unapređenje kvaliteta isporuke električne energije (na nivou regiona/pripadajućeg konzuma) ³ [ΔSAIDI] i [ΔSAIFI]	
TROŠKOVI	
T1 CAPEX [€]	
T2 OPEX [€/godina]	

³ Samo za investicije na 35 kV mreži.

4. PLAN INVESTIRANJA [ovo poglavlje čini samo šablon za plan investiranja]

- ✓ Dinamika realizacije investicija u (ažuriranom) investicionom planu se razrađuje počevši od godine nakon podnošenja (ažuriranog) investicionog plana Agenciji na saglasnost do kraja planskog perioda

ŠABLON PLANA INVESTIRANJA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REDNI BROJ	IB	PROGRAM/ PROJEKAT	NAZIV INVESTICIJE	REALIZOVANO DO gggg ⁴ [€]	PLAN ZA gggg ⁵ [€]	PLAN ZA gggg ⁶ [€]	PLAN ZA gggg ⁷ [€]	UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE [k€]	IZVORI FINANSIRANJA	GODINA POČETKA REALIZACIJE	GODINA KRAJA REALIZACIJE
1											
...											
N											
NEPREDVIĐENE INVTERVENCIJE (CONTINGENCY PLAN) ⁸											
UKUPNO											

⁴ godina koja prethodi godini podnošenja (Ažuriranog) investicionog plana Agenciji na saglasnost

⁵ prva godina planskog perioda

⁶ druga godina planskog perioda

⁷ treća godina planskog perioda

⁸ Uz Tabelu dostaviti obrazloženje i podatke u skladu sa članom 10 stav 5 ovih pravila

PRILOG 1: AMORTIZACIONI PLAN ZA OSNOVNA SREDSTVA KOJA ĆE BITI IZGRAĐENA

PRILOG 2: PROGRAM OTKUPA INFRASTRUKTURE ZA PERIOD GGGG-GGGG